



Future-proofing our children

Dithuto tsa ba ba botlana

Setlhogo sa Thuto

Thatlogo

Kaedi ya batsadi

Dithuto tsa Sekolo sa Tshipi/Sontaga Kwa Lapeng



Motsadi yoo rategang

O amogelesegile mo dithutong tsa bana ba ba iseng ba simolole sekole sa Tshipi/Sontaga tsa “Tlhatlogo”

Mokwalo o go kaela mo go sa tsenelelang go arogana thuto e

Go ipaakanya le go ruta thuto e

Dintlha tse di latelang di go kaela ka fa o ka ipaakanyang ka teng le go arogana thuto e le bana:

Kgato	Tse di ka dirwang
1.	<p>Tsena mo maranyaneng a ‘New Apostolic Church’ ka go kwala kgotsa go tobetsa ‘link’ ya WhatsApp ee fa tlase:</p> <p>https://bit.ly/3NACSSHS</p>
2.	<p>Putlha tse di latelang go ipaakanyetsa go simolodisa thuto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baebela • Thuto e e ka se fetolweng e e baakantsweng • Lekwalo le ngwana a ithutelang mo go lone ga mmogo le pensile le metako jalo jalo • ‘Video Clip’ fa o na le yone • Catechism and Question and Answer (for Confirmation classes) Katakasima le buka ya Dipotso le Dikarabo (tse di tlhokwa ke bathomamisiwa fela) <p>Elatlhoko:</p> <p>2.1: Nako e e siametse dithuto tse, ke morago ga tirelo ya Tshipi mo mosong jaaka e le tlhwaelo go re ban aba se k aba togologa mo tlhwaelong.</p> <p>2.2. Tsweetswee dira gore thuto e nne khutshwane, o lebeletse gore bana ga ba kgone go tsepama mo dithutong nako e telele – gape o itse ngwana wa gago botoka. Sekolo sa Sontag aka gale se tsaya nako e e sa feteng metsotso ee masome a mane le botlhano</p> <p>2.3: Setlhopha sengwe le sengwe se na le dithuto tsa sone (go simolola ka ba ba iseng ba simolole sekole go fitlha kwa go ba dithuto tsa tlhomamiso).</p>



	2.4: Tsweetswee bua le morutabana wa sekole sa Sontaga fa o tlhoka didirisiwa tse fa godimo.
3.	Thapelo (bona sekai kwa bofelong) Kopa Modimo go go dirisa go ruta thuto e ka fa a ratang e ka rutwa ka teng.
4.	Baakanya lefelo le bana ba ka ithutelang mo go lone le didimetseng ebile le iketile Sekai: Nna lotlhe mo mmeteng/phateng kgotsa mo tafoleng
5.	Bala thuto o bo o e boelele gore o e tlhaloganye. Fa o a le 'video clip' e lebelele go re o tlhaloganye ka botlalo.



Go ruta thuto ya Sekole sa Sontaga kwa Lapeng

Go ipaakanya le go ruta thuto e

Re tswela ka go go fa dintlha tsa kafa thuto e baakanngwang ka teng le go rutwa:

Kgato	Tse di ka dirwang
6.	Kwala dintlha tsa botlhokwa tse o batlang go di gatelela fa o ruta
7.	Tlhaloganya maikaelelo magolo a thuto a ngwana a tshwanetseng go a gakologelwa
8.	Dirisa polelo go ruta ngwana. O ka bala polelo eo fa o batla
9.	Supegetsa ngwana 'video clip' go ikgakolola maikaelelo a thuto
10.	Neela ngwana tiro e a tshwanetse go e kwalo mo lekwalong la gagwe la ithutontsho
11.	Rapela kgotsa kopa ngwana go rapela go tswana thuto.

Didirisiwa tse di tlhokegang fa thuto e fiwa kwa lapeng

Tse ke dingwe tsa didirisiwa tse di ka tokafatsang boleng jwa thuto:

1. Itomaganye le lelapa lengwe le le lone le tsayang karolo bo thutontshong ya sekole sa Sontag aka maranyane a WhatsApp a puisano.
2. Buisana the batsadi ba bangwe go tlhaloganya thuto pele o e ruta
3. Gololesega go batlisisa ka thuto go oketsa kitso ya gago
4. Itshwaraganye le moetedipele wa Sekole sa Sontaga wa phutego ya gago kgotsa Morutabana wa Sekole sa Sontaga.



Thuto

Setlhogo sa Thuto	Thatlogo
Padi	Mathaio 28 temana16-20
Maikaelelo a thuto	Go itse gore Jeso o gaufi nako tsotlhe ebile wa re rata

Tshoboko ya Thuto:

- Bua ka bokao jwa lefoko “Tlhatlogo”
- (go *tlhatloga, go tsoga kgotsa go ya kwa godimo* -)
- Bolelela bana polelo ya tlhatlogo ya ga Jeso a ya legodimong

Polelo ke e:

Jeso o tsoga mo lebitleng

O iponafatsa kwa barutweng ba gagwe gantsi

” La bofelo fa a ba gomotsa o ba raya are, “ Ke filwe Thata yotlhe kwa legodimong le mo lefatsheng. Le bolelele batho botlhe ka ga me le ka Rara yoo kwa legodimong Le ba kolobetse le bo le ba bolelele gore ba tshole jang gore Modimo a ba itumelele” Morago ga dijo tsa bofelo, le go bua le go dira tsotlhe tse di botlhokwa, Jeso a ya kwa thabeng le barutwa ba gagwe, A ba laela mme a ba raya are: “Ke boela kwa go Rara, mme le tlaa bo le se nosi, ke tlaa nna ke le gaufi le lona”

. A otlolola matsogo a Gagwe mme a ba segofatsa

Barutwa ba gagwe ba wela fatshe ka mangole mme ba mo obamela. Jeso a tsoga mme a tlhatlogela kwa go rraagwe kwa legodimong. Barutwa ba boela kwa toropong ba tletse boipelo.



Thuto e e raya eng mo go rona gompieno?

- Le gompieno, ka Baapostoloi le Baruti re ithuta ka Modimo le Jeso Keresete mo kerekeng
- Re a kolobediwa go nna bontlhabongwe jwa Modimo le Jeso
- Re a rutwa mo kerekeng gore re tshwanetse go tshela jaaka Jeso mme re obamele borraarona, bommaarona, baruti mo kerekeng le barutabana ba rona. Fa re dira jalo, Jeso o tlaa itumela that aka rona.
- Re amogela boitshwarelo jwa dibe le Selalelo se se Boitshepho.
- Re letetse go tla ga ga Jeso go tla go re tsaya.

Dipotso dingwe tse re ka di botsang:

1. Jeso o ne a tsoga kae?

Karabo: Mo lebitleng la gagwe

2. Jeso o ne a bua le bo mang?

Karabo: Barutwa ba gagwe

3. Jeso o ne a bolelela barutwa ba gagwe eng?

Karabo: Re tshwanetse go bolelela batho ka ga Jeso, ba kolobediwe mme ban ne basiami mo lefatsheng

4. Gone ga dirafala eng morago ga dijo tsa bofelo tse Jeso a di jeleng le barutwa ba gagwe?

Karabo: Jeso o laela barutwa ba gagwe mme o ba bolelela gore o tlaa bowa, le gore ga re esi, Jeso o gaufi le rona ebile o a re rata

5. Jeso o dira eng kwa bokhutlong jwa polelo?

Karabo: Jeso o otlolola matsogo, o segofatsa barutwa a bo a tlhatlogela kwa legodimong

6.. Tlhalosa, o dirisa mafoko a gago, gore o tlhaloganya eng ka polelo le gore o itutile eng mo go yone

Karabo: Jeso wa re rata, O gaufi, O tlaa bowa, re letile go bowa ga ga Jeso kgotsa karabo epe fela e e utlwalang.



Dithapelo tsa Rona

Thapelo ya batsadi pele ga thuto:

Rraetsho yoo kwa legodimong, ke go lebogela letsatsi le lengwe le le supang lerato le boutlwelobotlhoka jwa gago.

Tsweetswee segofatsa batsadi ba me o bo o segofatse baruti ba rona, ditsala le ba malwapa a rona.

Re rapela gore ka nako tsotlhe re go totomatse mme re obamele batsadi ba rona.

Re segofatse gore re nne kutlwelobotlhoko le lerato mme re tlotle re bo re utlwelebotlhoko botlhe ba re tlaa kopanang le bone.

Tswetswee segofatsa thuto e ya Sekole sa Sontaga mme re go leboge nako tsotlhe go bo o re tlhophile go nna bana ba gago.

Re eletsa go tshegetsa tumelo le go go obamela go fitlhela o tla go re tseela gae.

Re kopa tse tsotlhe ka ina la gago le le tlhwatlhwa. Amen

Thapelo kwa bokhutlong jwa thuto:

Rraetsho yoo rategang yoo kwa legodimong

Re lebogela go bo o re babaletse le go re neela sebaka sa go utlwa polelo e nngwe e ntle ya Baebela.

Re lebogela go bo o re babaletse mo bosuleng

Re thuse go nna boikobo mo batsading ba ronale go nna kutlwelobotlhoko botlhe ba re kopanang le bone. Re thuse gape le mo tirong ya rona ya sekole.

Tsweetswee segofatsa Moaposetoloi wa rona yo Mogolo, Baaposetoloi le bodiredi jotlhe. Ba sireletse mo mesepeleng e ba e tsayang gore ba kgone go anamisa bogolo jwa tiro ya gago, Modimo.

Tsweetswee thusa ban aba gago botlhe, segolo jang ba ba lwalang, ba ba senag dijo kana bonno.

Re lopa tse tsotlhe, e seng ka re na le tshwanelo, mme ka leina la ga Jeso. Amen